



ŠTETNI INSEKTI STRNIH ŽITA

Najvažnije štetočine: lisne vaši, žitne stjenice, pšenični trips,  
žitni pivci, skočibube (žičnjaci), gundelji  
(grčice), žitna pijavica, žitni bauljar,  
žitne muve, buvači, ponekad rutava buba

### Štetočine podzemnih dijelova biljaka

Posijano i klijajuće sjeme: žičnjaci, podgrizajuće sovice,  
larve nekih žitnih muva

Podzemni dio stabljike i korjenov sistem: žičnjaci, grčice  
podgrizajuće sovice

Najopasnije je oštećivanje u početku vegetacije, od sjetve do  
bokorenja, kada može nastati proređivanje usjeva i propadanje  
biljaka.

### Štetočine nadzemnih dijelova biljaka

Stabljika i list: lisne vaši, cikade, tripsi, žitne stjenice, žitni  
bauljar, žitna pijavica, buvači, švedska muva

Klas i zrno: lisne vaši, žitne stjenice, tripsi, žitni pivci, žitni  
bauljar, švedska muva, rutava buba

# Vaši strnih žita

## Najvažnije vrste:

*Sitobion avenae* - velika žitna vaš

*Metopolophium dirhodum* - ružina  
vaš

*Rhopalosiphum padi* - sremzina  
vaš

*Schizaphis graminum* - ovsena vaš

*Diuraphis noxia* - ruska žitna vaš



## Ishrana biljne vaši: štetnost je direktna i indirektna





Jaja  
Holociklično razviće

## Prezimljavanje vašiju



Partenogenetske viviparne  
ženke  
Anholociklično razviće

# Ciklus razvića biljnih vašiju strnih žita

## Monoecične vrste:

*Sitobion avenae*-velika žitna vaš


*Schizaphis graminum* - ovsena vaš

*Diuraphis noxia* - ruska žitna vaš

## Heteroecične vrste:

*Metopolophium dirhodum* - ružina vaš

*Rhopalosiphum padi* – sremzina vaš



# Životni ciklus heteroecičnih vrsta biljnih vašiju



## *Sitobion avenae* – velika žitna vaš

**Boja:** zelena i  
narandžasta

**Ciklus razvića:**  
monoecična i  
holociklična  
(anhocolociklična) vrsta  
**Prezimljavanje:** jaja ili  
ženke na žitima i  
travama




*Sitobion avenae*

**Mjesto ishrane: klas**



*Schizaphis graminum*  
ovsena vaš

- Monoecična, holociklična vrsta
- Prezimljava jaje na lišću ozimih žita;
- Tokom vegetacije razvija 15-20 generacija;
- Na strnim žitima – do sazrijanja, a poslije migrira na klasaste trave;





## *Diuraphis noxia* ruska žitna vaš

Nova vrsta (od 1990)

- **Monoecična vrsta**
- Na pšenici i ječmu, u lisnim rukavcima, u uvijenim listovima koji mijenjaju boju.



*Metopolophium  
dirhodum*  
ružina vaš

- Heteroecična vrsta
- Primarni domaćin – ruža, sekundarni domaćin – Poaceae
- Mjesto ishrane: list



*Metopolophium  
dirhodum:*  
beskrilna  
partenogenetska  
ženka  
**Boja:** svjetlo-  
zelena  
**Prezimljavanje:**  
na ruži



***Rhopalosiphum padi* –  
sremzina vaš**

**Boja:**maslinasto-zelena

**Ciklus razvića:**  
heteroecična vrsta, ali  
anhocoliklična najčešće!!

**Prezimljavanje:** ženke,  
larve na žitima i travama,  
 rijetko jaja na *Prunus  
padus*

Vektor virusa – žuta pat. ječma



*Rhopalosiphum padi*



*Rhopalosiphum padi*

# Prirodni neprijatelji biljnih vašiju na strnim žitima



Predatori  
paraziti



Bubamare:  
Larva,  
Lutka,  
Odrasli insekti



## Osolike muve – *Syrphidae*

Predatori vašiju u stadijumu larve



Lutke  
osolikih  
muva





Parazitirane vaši žita: “mumije”

## Vaši strnih žita

**Kada suzbijati:** ukoliko se veliki napad podudari sa fazom cvjetanja i obrazovanja zrna (3 jedinke po klasu u fazi cvjetanja, 5 u fazi mlijekožnog zrenja, na 60-80% klasova).

**Ne tretirati poslije faze mlijekožnog zrenja!**

**Ne tretirati ako je odnos predator-vaši 1:35-40!**

**Mere suzbijanja:** Bifentrin, Deltametrin, Dimetoat, Fenitrotion, Hlorpirifos, Malation

# Biljne vaši na kukuruzu

## Na nadzemnim dijelovima:

*Sitobion avenae*

*Rhopalosiphum padi*

*Sipha maydis*

## Na korijenu:

*Tetraneura ulmi*



*Sipha maydis* –češće u velikoj brojnosti na kukuruzu



*Sipha elegans*,  
na žitima prisutna  
u niskoj brojnosti



*Anoecia corni* – na korijenu žita, trava i kukuruza



*Tetraleurodes ulmi*



*Haplothrips tritici*

pšenični trips

Red Thysanoptera

# *Haplothrips tritici*

**Biljke koje napada:** pšenica, raž, ječam, trave


**Broj generacija:** jedna

**Prezimljavanje:** larva na žitaricama i travama

**Mjere suzbijanja:** Malation

**Kada suzbijati:** kada ima više od 30-40 jedinki po klasu u proljeće

*Haplothrips tritici*: larve su crvene, prezimljavaju u stabljikama pšenice i biljnim ostacima





*Haplothrips tritici*:  
nimfa, u proljeće, u  
rukavcu pšenice



*Haplothrips tritici*  
imaga na klasu

# *Haplothrips tritici*:

Oštećenje na zrnu pšenice





## Žitne stjenice red Hemiptera

širokotrbe: *Eurygaster austriaca*  
*Eurygaster maura*  
*Eurygaster integriceps*  
*Eurigaster testudinaria*

oštroglove: *Aelia acuminata*  
*Aelia rostrata*





*Eurygaster maura*



*Eurygaster  
testudinaria*



Jaja žitnih stjenica  
položena su u dva reda,  
u svakom po 6-7  
komada. Često su  
parazitirana.



*Aelia* – prisutna u  
maloj brojnosti



# Žitne stjenice

**Biljke koje napadaju:** strna žita i trave

**Broj generacija:** jedna

**Prezimljavanje:** imago, u šumama

**Mere suzbijanja:** Fenitration, Fention, Malation, Metamidofos, Pirimifos-metil, Trihlorfon

**Kada suzbijati:** kada ima 4-5 imaga po metru kvadratnom, suzbijaju se larve trećeg stupnja

# *Zabrus tenebrioides* (Coleoptera, Carabidae) - žitni bauljar



Imago: 15 mm, crne boje, pipci  
i noge smeđi

Jaje: 1,5x2,5 mm, mliječnobijelo



Larva: karaboidna - oko 30 mm;

Lutka: slobodna

## Ciklus razvića: jednogodišnja generacija; prezimi mlada larva u zemljištu

- lutka se obrazuje krajem aprila, početkom maja
- imago se javlja krajem maja, početkom juna
- poslije žetve imago se povlači u ljetnju dijapauzu do avgusta
- krajem avgusta i u septembru imaga se sparaju i ženka polaže jaja u zemljište
- larve se pile tokom jeseni, hrane se i prezimljavaju

## Ishrana i štetnost

imago - hrani se zrnima u fazi mlječne i voštane zrelosti  
može pregristi vlat ispod klasa  
ne nanosi veće štete

larva - pričinjava najveće štete ozimim žitima; živi u zemljištu,  
oštećuje list tokom jeseni (X-XII) i krajem zime,  
u rano proljeće (do IV)

## Simptomi:

zakovrdžani  
oštećeni vršni  
dijelovi lista;

spoljni listovi  
uvučeni  
u zemlju



# MJERE BORBE

## Agrotehničke

plodored, uništavanje travnih korova i samonikle pšenice; žetva uz što manje osipanje zrna; brzo odnošenje žetvenih ostataka; brzo zaoravanje strništa

## Hemiske

**Preventivno suzbijanje imaga:** Poslije ljetnje dijapauze a prije polaganja jaja preparatima na bazi fenitrotiona (Galation P-5, Fenitrotion 50-EC)

**Preventivno suzbijanje larvi:** primjenom zemljišnih insekticida (na bazi hlorpirifosa) u vrijeme sjetve samo u monokulturi

**Kurativno suzbijanje:** tokom jeseni ili u rano proljeće pri brojnosti 3-4 larve/m<sup>2</sup>, insekticidima na bazi hlorpirifosa (Piricid G-7,5; Pyrinex 48-EC) ili kombinacijom monokrotofosa i cipermetrina (Cimogal, Ciprofos)


# *Oulema melanopus* (Coleoptera, Chrysomelidae) - žitna pijavica



Imago:

4-6 mm,  
pokrioca plava,  
vratni štit i noge  
narandžastocrveni







Jaje:

ovalno,  
dugo 1 mm,  
žute -  
narandžaste  
do crvenkaste  
boje





Larva: do 8 mm, bijedozuta, pokrivena sluzi i izmetom crne boje  
Lutka: slobodna










Ciklus razvića: 1 generacija godišnje;  
prezimi imago u zemljištu do 5 cm

- imago se aktivira u martu i hrani se na listu
- ovipozicija je krajem marta i u aprilu;  
ženka polaže jaja na list
- larve se pile u aprilu, a najbrojnije su u maju
- lutke se obrazuju u zemljištu krajem maja, početkom juna
- novi imago se javlja u drugoj polovini juna i u julu;  
hrani se 2 - 3 nedelje i odlazi na prezimljavanje

## Ishrana i štetnost

Imago: progriza list od gornjeg do donjeg epidermisa

Larva: izgriza list sa gornje strane između nerava sve do donjeg epidermisa; najveće štete nastaju oštećivanjem vršnog lista - zastavičara







## Simptomi:

Uske bijele pruge na listovima - cij list pobijeli i suši se.

List zastavičar oštećen i suši se.

Prisustvo manjih ili većih oaza bijelih i osušenih biljaka u polju.

Poremećen razvoj biljaka i nalivanje zrna, te smanjeni prinosi.



## Mjere borbe

Agrotehničke - oranje i tanjiranje strnjike poslije žetve,  
duboko oranje prije sjetve;  
sjetva otpornih sorti

Hemijske - u proljeće (kraj IV, početak V) suzbijati  
prezimljujuća imagu pri brojnosti 8-15/m<sup>2</sup>

- larve suzbijati pri brojnosti 1 larva u prosjeku po biljci (na vršnom listu);  
prvo tretirati oaze (žarišta);  
insekticidi na bazi alfa-cipermetrina (Fastac 10%-EC,) bensultapa (Bancol 50-WP), deltametrina (Decis EC-2,5), metidationa (Ultracid-40), zeta-cipermetrina (Fury 10-EC) i dr.

# ***Anisoplia* spp. (Coleoptera, Scarabaeidae - Rutelinae) (*austriaca*, *segetum*, *leta*, *agricola*) - žitni pivci**

Kserofilne vrste, naseljavaju suva i otvorena polja  
na černozemu i pjeskovitim zemljištima



Imago:

do 15 mm,  
kestenjasto  
smeđe boje,  
sa ili bez  
tamnih pjega  
u osnovi  
pokrioca



**Larve žitnog pivca u zemljištu  
Izgled analnog dijela larve**

**Odrasli insekti**

Jaje:

okruglo,  
prečnika 2 mm,  
bijele boje



Larva:


grčica  
(do 30 mm)

Lutka:

slobodna

# COLEOPTEROS DE HONDURAS

AEREO L.10.00



Oscar Duran (Asociación de Zarcistas)

AEREO L.10.00



Oscar Duran (Asociación de Zarcistas)


AEREO L.10.00



Oscar Duran (Asociación de Zarcistas)

## CICLO DE VIDA (PARCIAL)

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS  
(HONUCOR)



Nº 04142

## Ciklus razvića: dvogodišnje razviće, prezimi larva u zemlji

- lutka se obrazuje u proljeće (V)
- imago se javlja krajem maja, početkom juna i živi 2-3 nedelje
- ženka polaže jaja u zemljište
- larve žive 22 mjeseca, dva puta prezime i u maju treće godine prelaze u lutku

## Ishrana i štetnost

- imaga su oligofagna; hrane se zrnima u fazi mlijecne zrelosti žita; jedan imago uništi ili rasturi zrna na 9-10 klasova
- larve su polifagne, žive u zemljištu i oštećuju podzemne organe (žita, okopavine, povrće)



## Mjere borbe


Agrotehničke: plodored,  
obrada zemljišta (ljuštenje strnjike, letnje oranje),  
navodnjavanje,  
sjetva u optimalno vrijeme,  
žetva u što kraćem roku

### Hemiske:

- imaga suzbijati pri brojnosti  $3-5/m^2$  (prvo samo ivične dijelove) preparatima na bazi alfa-cipermetrina (Fastac 10%-EC), bifentrina (Talsatar 10-EC)
- larve suzbijati primjenom zemljишnih insekticida pri brojnosti:  
 $15-20/m^2$  za ponovljenu setvu strnih žita  
 $3-4/m^2$  za okopavine  
 $2/m^2$  za povrće

# ***Chaetocnema aridula***

**(Coleoptera, Chrysomelidae - Halticinae) - žitni buvač**



Biljke koje oštećuje:  
pšenica, ječam, manje ovas i  
raž, takođe razne vrste trava

Imago: 2-2,5 mm,  
metalnozelene boje

Jaje: 0,8x0,2 mm,  
mliječnobijele boje

Larva: 6 mm, mliječnobijela sa  
tamnim mrljama po tijelu  
i tamnosmeđom glavom

Lutka: slobodna

## Ciklus razvića: 1 generacija godišnje, prezimi imago u zemljištu

- aktivacija imaga u aprilu; hrani se na listovima
- ovipozicija u maju; jaja polaže u pazuh lista ili na donji dio biljke
- larva se pili od druge polovine maja i aktivna je do kraja junca; živi u stabljici
- lutka se obrazuje u zemljištu (od junca do jula)
- novi imago se javlja u ljetnjim mjesecima, hrani se na listovima raznih trava i potom prezimljava

## Ishrana i štetnost

Imago: izgriza lisni parenhim između nerava;  
ne nanosi značajne štete

Larva: izgriza hodnike u stabljici, najčešće prve dve internodije;  
nanosi glavne štete

## Simptomi:

uslijed ishrane larve u stabljici, centralni list žuti;  
slična oštećenja kao kod švedske muve

## Mjere borbe:

ranija setva jarih useva;  
primjena visoke agrotehnike koja obezbjeđuje brži razvoj biljaka

Pri masovnoj pojavi žitnog buvača mogu se sprovesti hemijske  
mjere u vrijeme prije polaganja jaja; insekticidi na bazi dimetoata

# ***Oscinella frit*** (Diptera, Chloropidae) - švedska muva

napada žita, a može da ošteti i kukuruz

Imago: 2 mm, sjajnocrne boje

Jaje: dužine oko 0,6 mm,  
bijele boje

Larva: do 5 mm, valjkastog  
tijela, bijela

Lutka: buretasta (puparium)  
žutosmeđe boje



Ciklus razvića: 3-4 generacije godišnje; prezimi odrasla larva u stabljici ozimih žita ili livadskih trava

- muve I generacije lete u aprilu - polažu jaja na biljke
- muve II generacije lete u junu - polažu jaja na klas
- muve III (IV) generacije lete krajem ljeta i u jesen - polažu jaja na mlade biljke ozimih žita

Ishrana i štetnost: štete nanose larve

- larve I generacije hrane se u centralnom dijelu biljke, oštećuju zametak klasa i donji deo stabljeke
- larve II generacije hrane se organima cvijeta i mlijekočnim zrnima
- larve III generacije hrane se u osnovi centralnog lista livadskih trava, samoniklih biljaka žita i mlađih ozimih žita

## Simptomi:

- u I polovini proljeća i u jesen centralni list žuti, uvija se, donji dio stabljike omekša i lako se čupa iz zemlje
- u II polovini proljeća i početkom jeseni klasovi su žuti i šturi



## Mjere borbe

Agrotehničke: ranija sjetva jarih žita, kasnija sjetva ozimih; plodored; uništavanje korova i samoniklog žita tokom ljeta; ljuštenje strnjike i oranje poslije žetve

Hemiske: u vrijeme masovnog leta muva u jesen i u proljeće, i u fazi izbacivanja metlice ovsa, odnosno klasanja ječma

kod kukuruza tretiranje sjemena sistemičnim insekticidima ili folijarno u fazi 2-3 lista insekticidima na bazi alfa-cipermetrina, deltametrina

# ŠTETNI INSEKTI KUKURUZA



## Podzemni dijelovi

sjeme, klica, korijen: žičnjaci, lažni žičnjaci, grčice,  
larve kukuruzove zlatice,  
podgrizajuće sovice

## Nadzemni dijelovi

stabljika i list: kukuruzova pipa, siva repina pipa, peščar,  
buvači, žitna pijavica, podgrizajuće sovice,  
lisne sovice, vaši, kukuruzov plamenac,  
kukuruzova zlatica, švedska muva

metlica: lisne vaši, tripsi, stjenice, kukuruzova zlatica  
kukuruzov plamenac

klip: kukuruzova zlatica, kukuruzov plamenac,  
pamukova sovica

# ***Tanymecus dilaticollis* (Coleoptera, Curculionidae)**

## **- kukuruzova pipa**



Kserofilna vrsta, najštetnija u ravničarskim područjima. Polifagna je ali značajna u usjevima rjeđeg sklopa, posebno u kukuruzu, šećernoj repi i suncokretu

Imago: 6-8 mm, sive boje  
Jaje: 1x0,5 mm, bjeličaste boje  
Larva: kurkulionidna, do 6 mm, glava smeđa, tijelo bjeličasto, noge nisu razvijene  
Lutka: slobodna

## Ciklus razvića: 1 generacija godišnje, prezimi imago u zemljištu

- u proljeće (IV-V) imago se aktivira i hrani se lišćem; ženka polaže jaja u zemljište
- larve se pile od maja, žive u zemljištu i hrane se biljnim ostacima i sitnjim korjenčićima
- lutka se formira tokom jula
- nova imaga se formiraju tokom avgusta i ostaju u zemljištu do proljeća naredne godine

## Ishrana i štetnost


Oštećenja izaziva imago.

Izgriza klicu, kotiledone, prvo mlado lišće po obodu, stabljiku, a često i vegetativni pupoljak.

Štete su velike ako je masovna pojava pipe u periodu od nicanja do obrazovanja 2-4 lista, u uslovima toplog i sunčanog vremena.

## Simptomi:

Izgriženi listovi,  
nagrižene stabljike,  
propadanje biljaka,  
prorjeđenost usjeva



## Mjere borbe

Agrotehničke: plodored, međuredna obrada zemljišta u maju, navodnjavanje

Mehaničke: lovni kanali oko polja gde je kukuruz u monokulturi

Hemijske: kukuruz - 5-6/m<sup>2</sup> u fazi 1-2 lista  
- 10-20/m<sup>2</sup> u fazi 3-4 lista  
suncokret - 2-3/m<sup>2</sup>

Folijarno tretiranje: insekticidi na bazi fentiona (Zorcid EC-50), bensultapa (Bancol 50-WP)

Tretiranje sjemena: na bazi karbosulfana (Posse 40-ST), tiometoksama (Cruiser 350-FS)

Zemljišni insekticidi na bazi terbufosa (Counter G-5), karbofurana (Furadan 350-F) osim u silažnom i šećercu

# ***Diabrotica virgifera virgifera* (Coleoptera, Chrysomelidae) - kukuruzova zlatica**

Imago:

4,2-6,8 mm  
žutozelene boje

Jaje:

ovalno,  
dužine 0,5 mm,  
blijedožute boje



ženka

mužjak



*Ženka*



*Mužjak*



Larva: izduženog tijela (oko 13 mm) bijele boje  
Lutka: slobodna




Ciklus razvića: 1 generacija godišnje, prezimi u stadijumu jajeta u zemljištu

- larve se pile od polovine maja do 25. juna
- lutka se obrazuje od 20. juna do kraja jula, ili čak i u avgustu
- imago se javlja od kraja juna do polovine oktobra (masovno u drugoj polovini jula i tokom avgusta); žive 5-6 nedelja
- ovipozicija od sredine jula, a masovno tokom avgusta
- ženka polaže jaja u zemljište (do 35 cm, a najveći broj je do 15 cm) na polju pod kukuruzom

Ishrana i štetnost: kukuruz oštećuju imaga i larve, a glavne štete izazivaju larve

Imago: polifag - hrani se listom, polenom, svilom i vrhom klipa

Larva: oligofag (Poaceae), od gajenih biljaka samo kukuruz oštećuje; živi u zemljištu i izgriza korijen, bočne kojrenove i ubušuje se u njih








## Simptomi

Imago: uzdužne bijele pruge  
na listu

izgrižena svila

izgrižena zrna  
na vrhu klipa





## Larva:

pri oštećenju korena od preko 50% dolazi do polijeganja biljaka  
biljka zaostaje u  
porastu,  
u sušnom periodu  
vene  
i prije vremena se suši

## Mjere borbe

Agrotehničke: plodored, đubrenje stajnjakom, NPK, ili prihranjivanje azotom

Hemjske:

- larve se suzbijaju pri gajenju kukuruza u monokulturi
- tretiranje sjemena insekticidima na bazi imidakloprida (Gaucho 600-FS)
- u predsjetvenoj pripremi, istovremeno sa sjetvom ili u vrijeme međuredne obrade tokom maja, insekticidima na bazi terbufosa (Counter G-5), bifentrina (Talstar 10-EC), itd.
- imaga se mogu suzbijati preparatima na bazi malationa, deltametrina, bensultapa itd.
- kritičan broj za merkantilni kukuruz je u prosjeku 10 imagi po biljci



# *Ostrinia nubilalis* (Lepidoptera, Pyralidae)

- kukuruzov plamenac

Polifagna vrsta: kukuruz, konoplja, proso, sirak, paprika itd.

Imago (leptir):

ženka svijetložute do svijetlosmeđe boje (raspon krila 25-30 mm)



mužjak  
sivosmeđe  
ili smeđe  
boje  
(raspon  
krila  
20-25 mm)



Jaje: veličine 0,5 mm, prvo prozirno a poslije tamno



Larva: gusjenica dužine 20-25 mm, bijeložute do prljavosive i tamnosmeđe boje

Lutka: pokrivena, smeđe boje



## Ciklus razvića: dvije generacije godišnje, prezimljava odrasla larva u stabljici kukuruza

- leptir se javlja od kraja V do početka VII (maksimum leta je u VI)
- ženka polaže jaja u grupe (do 45) na naličje lista
- larva (gusjenica) od VI do polovine VII; razvoj traje 3-5 nedelja; dio larvi ostaje u dijapauzi do narednog proljeća, a dio nastavlja sa razvojem - prelaze u lutke
- leptiri II generacije lete od kraja VII i u VIII
- gusjenice ove generacije prezimljavaju






## Ishrana i štetnost

Polifagna, osnovna hrani teljka je kukuruz.

Gusjenica se hrani na listu, u stabljici, metlicama i klipu.



## Simptomi:

biljke zaostaju u porastu;  
internodije skraćene;  
u osnovi listova na ubušnim  
otvorima javlja se "crvotočina";  
kasnije cvjetanje;  
polomljene metlice;  
stabljike se lome



## Mjere borbe

Agrotehničke: plodored, obrada zemljišta, uništavanje korova, uništavanje biljnih ostataka nakon berbe (zaoravanje sitno isjeckanih stabljika kukuruza), gajenje otpornih hibrida - B. t. hibridi

Biološke: primjena prirodnih neprijatelja (parazitoidi jaja, entomopatogene gljive itd.), primjena bioinsekticida na bazi *Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki* (B.t.k.)

Hemiske: primjena insekticida u vrijeme piljenja larvi a prije nego što se ubuše u stabljiku; potrebno je dva tretiranja u razmaku od 10 dana insekticidi na bazi deltametrina (Decis EC-2,5) i bifentrina (Talstar 10-EC)